☐

Paresiera

Paresiera (bere hiztunek **Haliti-Paresi** edo **Paresi-Haliti** deitua) Brasilen hitz egiten den Arawak hizkuntza bat da. Gutxi gora behera 2.000 paresi daude, eta horietatik 1.800 inguruk (populazioaren %90 inguru) hitz egiten du paresiera[1]. Mato Grosso estatuan bizi dira paresi gehienak, eta zehatzago izanda bederatzi lurralde indigenatan: Rio Formoso, Utiariti, Estação Parecis, Estivadinho, Pareci, Juininha, Figueira, Ponte de Pedra eta Uirapuru.

Paresiera	
Datu orokorrak	
Hiztunak	1.800 (2014)
UNESCO sailkapena	3 arrisku ziurran
Hizkuntza familia	
giza hizkuntza Ameriketako jatorrizko hizkuntzak Arawak hizkuntzak Paresi–Waura languages (en)	
Informazio filologikoa	
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-3	`pab`
Ethnologue	`pab (http://www.ethnologue.com/language/pab)`
Glottolog	`pare1272 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/pare1272)`

Hizkuntza ez dago laster desagertzeko arriskuan. Eguneroko domeinu askotan erabiltzen da, baina ez da transmititzen belaunaldien artean, eta hiztun askok portugesa hartu dute hizkuntza nagusi gisa. Portugesa hezkuntzan eta osasungintzan erabiltzen da, eta brasildar kultura paresien artean hedatzen ari da, euren hizkuntza eta praktika kulturalak alboratuz[2].

Erreferentziak

1. ↑ **(Ingelesez)** «Paresi» (https://www.ethnologue.com/archive-redirect) *Ethnologue* 2019-11-19 . Noiz kontsultatua: 2020-05-07.
2. ↑ **(Ingelesez)** Brandão, Ana Paula Barros. (2014-05). *A reference grammar of Paresi-Haliti (Arawak).* (https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/24847) . Noiz kontsultatua: 2020-05-07.

Kanpo estekak

Autoritate kontrola **Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q3504312

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Paresiera&oldid=7871842"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak

- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu
  Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste hizkuntzak

- Piemontèis
- Русский
- English
- Hrvatski
- Português

Aldatu loturak

WIKIPEDIA Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 7 maiatza 2020, 14:10.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.